

U skladu sa članom 9 i 16 Statuta fondacije osnivač „ МУФТИ ФОНДАЦИЈА „ na osnivačkoj sjednici dana 01.10.2013.godine u Novom Pazaru /, doneo je sljedeću:

ODLUKU



o imenovanju upravnog odbora

Za predsjednika upravnog odbora imenuje se **Muftija Muamer ef. Zukorlić iz Novog Pazara JMBG**

	улица		
- Elma Elfić iz Novog Pazara JMBG		ulica dr	- član
- Usame Zukorlić iz Novog Pazara JMBG		ulica	- član

Na osnovu ove odluke ima se izvršiti upis u Registar udruženja Agencije za privredne registre..

OSNIVAČ
Muftija Muamer ef. Zukorlić

WWW.KRIK.S

U skladu sa članom 12 i 18 Statuta fondacije i člana 5 i 6 Osnivačkog akta osnivač „ МУФТИ
ФОНДАЦИЈА „ na osnivačkoj sjednici dana 01.10.2013.godine y Novom Pazaru /, doneo
je sljedeću:

ODLUKU



o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje

Za direktora i zastupnika imenuje se Muftija Muamer ef. Zukorlić JMBG ulica

Na osnovu ove odluke ima se izvršiti upis u Registar udruženja Agencije za privredne registre..

Predsjednik upravnog odbora
Muftija Muamer ef. Zukorlić

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name Muftija Muamer ef. Zukorlić.

WWW.KRIKRS

U skladu sa članom 9 i 16 Statuta fondacije osnivač „ МУФТИ ФОНДАЦИЈА „ na sjednici dana 16.10.2013.godine u Novom Pazaru /, doneo je sljedeću:

ODLUKU



o imenovanju upravnog odbora

- Za predsjednika upravnog odbora imenuje se Muftija Muamer ef. Zukorlić iz Novog Pazara JMBG
- Muhamed Zukorlić iz Novog Pazara JMBG ulica - član
- Usame Zukorlić iz Novog Pazara JMBG ulica - član

Na osnovu ove odluke ima se izvršiti upis u Registar udruženja Agencije za privredne registre..

OSNIVAČ
Muftija Muamer ef. Zukorlić

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the founder, Muftija Muamer ef. Zukorlić.

WWW.KRIKIS



U skladu sa članom 12 i 18 Statuta fondacije i člana 5 i 6 Osnivačkog akta osnivač „ МУФТИ
ФОНДАЦИЈА „, na sjednici dana 16.10.2013.godine u Novom Pazaru /, doneo je sljedeću:


O D L U K U

o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje


Za direktora i zastupnika imenuje se Elma Elfić iz Novog Pazara JMBG ulica dr

Na osnovu ove odluke ima se izvršiti upis u Registar udruženja Agencije za privredne registre..

Osnivač
Muftija Muamer ef. Zukorlić



WWW.KRIKRS



496/2013
09.10.2013.

15. 24. a („ . 88/10),
1. 1. („
“, 99 /2011),

WWW.KRIK.RS

1. .6) 14.

496/2013, 07.10.2013.,

496/2013.

, 14.
:

14. 1. 6)
(„ . „, 99/11),
“, 16/11), („ . 4.

36.

4.

(

)

18.

17. 2.

17. 3.
30


496/2013

36. 4.

(2.000,00).

30 ()

WWW.KRIK.RS



282/2017
24.08.2017.

24. a („ . 88/10),
 15. 1. („ 99/2011, 83/2014), („
 / : ’
 : ,
 :

: 28827032,

WWW.KRIK.RS

14. 1. . 2),

282/2017,
:

21.08.2017. ,

282/2017.

14.

14. 1. 2)
(99/2011)

25. 3.

41. 1.

17. 2.

17. 3.
30


282/2017,

”

(1.400,00),

30 ()

WWW.KRIK.RS



289/2017
30.08.2017.

15. 24. a („ „ . 88/10),
1. 1. („ 99/2011, 83/2014),
,
:
:
:
,

: 28827032

) :
:
:
://, ,
:
:
:

WWW.KRIK.rs

17. 3.

289/2017, 25.08.2017,

282/2017, 24.08.2017.
1. 6),


14.

14.

16.

30 ()

WWW.KRIK.RS



522/2013
01.11.2013.

15. 24. a („ . 88/10),
1. 1. („
“, 99/2011),

WWW.KRIK.RS

), () : MUFTY
) () : "MUFTY FONDACIJA"

) () : MUFTY FOUNDATION

: 28827032
: 108285372
: 16.10.2013
: 9499 -

:

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

-

, , ,

) -

, ,

) -

) -

, , ,

) -

) -

) -

) -

) -

) -

) -

) -

) -

) -

) -

) -

-

) -

, ,

) -

) -

) -

-

) -

) -

) -

) -

, ,

) -

) -

) -

) -

) -

WWW.KRIK.RS

14.

16.

(„ . “, 26. 80/2002...2/2012),

:

30 ()

WWW.KRIK.RS

U skladu sa odredbama članova 33. stav 4 i 34 Zakona o zadužbinama i fondacijama („ Službeni glasnik Republike Srbije „ br. 88/2010, upravni odbor na sjednici održanoj dana 16.10.2013. godine u Novom Pazaru ulica Dr. Tirše br. 8 donio je

STATUT FONDACIJE
„МУФТИ ФОНДАЦИЈА„



Uvodne odredbe

Član 1.

Fondacija „МУФТИ ФОНДАЦИЈА„ (u daljem tekstu: Fondacija) je nedobitna, nevladina organizacija, osnovana na neodređeno vrijeme, radi dobroćinog ostvarivanja općekorisnih ciljeva utvrđenih osnivačkim aktom. Fondacija ima svojstvo pravnog lica i za obaveze preuzete u pravnom prometu odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Naziv i sjedište

Član 2.

Naziv fondacije je МУФТИ ФОНДАЦИЈА na srpskom jeziku i ćirilichnom pismu, skraćeni naziv МУФТИ.

„MUFTY FONDACIJA „ na bosanskom jeziku i latinichnim pismom, skraćeni naziv MUFTY.

Naziv fondacije na engleskom jeziku: MUFTY FOUNDATION.

Član 3.

Sjedište fondacije je u Novom Pazaru ulica Dr. Tirše br. 8, Republika Srbija.

Oblik i sadržaj pečata i znaka

Član 4.

Fondacija ima pečat elipsastog oblika na kojem je ispisan po obodu u gornjem dijelu naziv fondacije „МУФТИ ФОНДАЦИЈА„ a u donjem dijelu ispisan po obodu naziv na engleskom jeziku „ MUFTY FOUNDATION„ u sredini se nalazi znak ispod koga je ispisano sjedište fondacije Novi Pazar.

Član 5.

Znak fondacije je u obliku vodoravne cik cak krivulje sa tri uzlazne i dvije silazne linije.

Ciljevi i delatnost

Član 6.

Ciljevi Fondacije su da doprinese koncipiranju i praktičnoj implementaciji općedruštvene humanosti i njenog afirmisanja kao stožerne vrijednosti svakog čovjeka u cilju zaštite vjerskih, nacionalnih, kulturnih, obrazovnih i ljudskih vrijednosti Bošnjačkog i drugih naroda.

- Promocija i razvoj kulture davanja, jačanja svijesti o socijalnoj odgovornosti i razvoj socijalnog poduzetništva, izgradnjom socijalnog kapitala u zajednici te razvijanjem vlastite i samoorganizovane ekonomske mogućnosti;
- Zalaganje za obezbjeđivanje uslova za kvalitetniji i efikasniji rad bošnjačkih i drugih institucija koje imaju značaj za Bošnjake;
- Doprinos razvoju i unapređenje temeljnih vjerskih, nacionalnih, kulturnih, obrazovnih i ljudskih vrijednosti.
- Unapređenje komunikacije među ljudima različitih društvenih i kulturnih profila te uspostavljanje pozitivnih veza među njima;
- Promocija i razvoj nauke i obrazovanja;
- Zaštita i razvoj zdravstva i zdravstvene zaštite
- Zaštita i unapređenje položaja porodice, žene i djece u društvu,
- Promocija i unapređenje položaja mladih
- Unapređenje položaja djece sa invaliditetom
- Afirmacija i utvrđivanje ambijenta pune slobode za pojedince i kolektivitet
- Promocija i zaštita kulturno historijskog nasleđa
- Unapređenje i zaštita ljudskih građanskih prava
- Podizanje kvaliteta u razmišljanju, zaključivanju i primjeni znanja

- Razvijanje kritičkog mišljenja
- Promovisanje i zaštita ljudskih, građanskih i manjinskih prava
- Promovisanje demokratskih vrijednosti, evropskih integracija i međunarodnog razumijevanja
- Održivi razvoj
- Regionalni razvoj
- Ravnopravnost polova
- Promovisanje i popularizacija nauke, obrazovanja, umjetnosti i amaterskog sporta
- Pomoć starima
- Zaštita životne sredine
- Borba protiv korupcije
- Zaštita potrošača
- Zaštita životinja
- Zaštita drugih općekorisnih ciljeva

Član 7.

Ciljeve iz člana 6. Fondacija ostvaruje kroz različite aktivnosti, a naročito:

1. Preuzimanje odgovornosti u cilju rješavanja društvenih problema na socijalnom, duhovnom, kulturnom, obrazovnom i ekonomskom planu.
2. Organizovanjem naučnih i stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika edukacije u oblasti humanitarnog djelovanja, kulture, obrazovanja, ljudskih prava, i podrška u osposobljavanju, usavršavanju i angažovanju domaćih stručnjaka s potencijalom da postanu nosioci razvoja i promena.
3. Objavlivanjem štampanih i elektronskih materijala, kao i audio i vizuelnih zapisa koji su vezani za oblast djelovanja fondacije, u cilju upoznavanja stručne i šire javnosti sa tokom i rezultatima;
4. Uspostavljanjem i širenjem kontakata i saradnje sa domaćim i stranim stručnjacima i institucijama koje se bave srodnom problematikom u cilju povećanja stručnih resursa, neophodnih za ucmljenje sveobuhvatnog sistema;
5. Inicijativama nadležnim organima i institucijama za transformaciju sistema u cilju praćenja svjetskih i evropskih trendova u toj oblasti i
6. Saradnjom sa državnim i drugim institucijama, kao i međunarodnim organizacijama u aktivnostima usmerenim na razvoj humanitarnog djelovanja.
7. Prikupljanjem sredstava i distribucija humanitarne pomoći

8. Saradnja sa odgovarajućim Organizacijama, Udruženjima, Savezima, Asocijacijama, privrednim i pravnim subjektima, humanitarnim organizacijama i slično na svim nivoima.

9. Izrada naučnih časopisa, publikacija i udžbenika. Obvezbjeđivanje i davanje stipendija učenicima i studentima bez jednog ili oba roditelja kao, studentima lošeg materijalnog statusa i mladim istraživačima kao i posebno talentovanim učenicima i studentima.

10. Razmjenjivati iskustvo sa drugim lokalnim, nacionalnim ili međunarodnim organizacijama koje se bave zaštitom i promocijom humanitarnog rada, kulturom, obrazovanjem, univerzalnim ljudskim pravima.

11. Izrada projekata iz oblasti afirmacije etičkih, duhovnih, kulturnih i drugih općehumanih vrijednosti.

12. Osnivanje obrazovnih odgojnih, kulturnih, zdravstvenih, sportskih i drugih ustanova i organizacija.

13. Osnivanje klubova

Organi fondacije

Član 8.

Organi Fondacije su upravni odbor, direktor i nadzorni odbor.

Upravni odbor

Član 9.

Upravni odbor upravlja Fondacijom i ima tri člana. Osnivač fondacije je predsjednik upravnog odbora, ili lice koje on imenuje.

Član 10.

Nadležnosti upravnog odbora:

1. Donosi statut i druge opšte akte Fondacije i njihove izmene i dopune
2. Donosi finansijski plan i završni račun;
3. Odlučuje o načinu korišćenja imovine Fondacije;

4. Stara se o javnosti rada;
5. Donosi poslovnik o svom radu;
6. Odlučuje o promeni naziva, sedišta i znaka
7. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom

Član 11.

Predsjednik upravnog odbora saziva, utvrđuje dnevni red i predsjedava sjednicama upravnog odbora. U slučaju sprečenosti predsjednika, zamjenik predsjednika ili član upravnog odbora kojeg odredi upravni odbor saziva sednice upravnog odbora i vrši druga ovlaštenja predsjednika upravnog odbora. Upravni odbor donosi punovažne odluke većinom glasova od ukupnog broja članova upravnog odbora, osim u slučajevima kada je statutom predviđena kvalifikovana većina.

Direktor

Član 12.

Direktor Fondacije:

- Predstavlja i zastupa fondaciju
- Vodi poslove Fondacije saglasno odlukama upravnog odbora;
- Odgovara za zakonitost njenog rada;
- Podnosi upravnom odboru predlog finansijskog plana i završnog računa;
- Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

Nadzorni odbor

Član 13.

Fondacija može imati nadzorni odbor. Nadzorni odbor vrši kontrolu finansijskog poslovanja Fondacije i namenskog i racionalnog korišćenja sredstava. Nadzorni odbor ima tri člana.

Član 14.

O uočenim nepravilnostima nadzorni odbor obaveštava osnivača, upravni odbor i direktora bez odlaganja. Nadzorni odbor podnosi mišljenje sa ocjenom rada o namenskom i racionalnom korišćenju sredstava osnivaču, upravnom odboru i direktoru, sa predlozima za preduzimanje odgovarajućih mjera.

Član 15.

Članovi nadzornog odbora biraju predsjednika odbora koji saziva i predsedava sjednicama nadzornog odbora. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova. Redovna sjednica nadzornog odbora održava se najmanje jednom u godinu dana, a po potrebi se može sazvati vanredna sednica.

Član 16.

Predsjednika i članove upravnog odbora imenuje i opoziva osnivač.

Član upravnog odbora kojem je istekao mandat može biti ponovo imenovan za člana upravnog odbora.

Član 17.

Mandat članova upravnog odbora traje četiri godine.

Član 18.

Direktora Fondacije imenuje i razrešava osnivač. Mandat Direktora traje četiri godine. Osnivač razrešava direktora, naročito iz sledećih razloga:

- Ako u obavljanju svojih dužnosti, ne postupa savesno, sa pažnjom dobrog domaćina;
- Ako prilikom donošenja odluka koje se odnose na obavljanje privredne delatnosti koje obavlja Fondacija, ne postupa sa pažnjom dobrog privrednika
- Ako svojim postupanjem nanese štetu Fondaciji.

Član 19.

Fondaciji može pristupiti fizičko ili pravno lice, u svojstvu suosnivača, ugovorom o pristupanju zaključenim između osnivača i lica koje pristupa. Potpisi na ugovoru o pristupanju moraju biti overeni u skladu sa zakonom.

Član 20.

Ugovor o pristupanju dostavlja se organu nadležnom za poslove upisa i vođenje registra, radi upisa podataka o licu koje je pristupilo u svojstvu suosnivača u Registar.

Član 21.

Članove nadzornog odbora imenuje i opoziva osnivač. Nadzorni odbor ima tri člana. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Član 22.

Članstvo u upravnom odboru i nadzornom odboru prestaje:

- Istekom mandata;
- Opozivom;
- Ostavkom;
- Gubitkom poslovne sposobnosti i
- Smrću.

Član 23.

U slučaju prestanka svojstva člana upravnog odbora ili direktora: ostavkom, smrću, gubitkom poslovne sposobnosti i razrešenjem, odnosno opozivom pre isteka mandata, to mesto će biti popunjeno na način predviđen za imenovanje lica.

Član 24.

Fondacija može sticati imovinu od dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, finansijskih subvencija, zaostavština, zakupnine, autorskih prava, dividendi i drugih prihoda ostvarenih na zakonom dozvoljeni način.

Fondacija stiče prihode i neposrednim obavljanjem privredne delatnosti u skladu sa zakonom.

Fondacija može zaključivati ugovore sa fizičkim i pravnim licima u cilju sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva.

Fondacija će privrednu delatnost obavljati kao sporednu delatnost i isključivo u vezi sa ciljevima radi čijeg ostvarivanja je osnovana.

Član 25.

Imovina Fondacije koristi se isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih aktom o osnivanju i statutom.

Javnost rada

Član 26.

Rad Fondacije je javan. Javnost rada Fondacije obezbeđuje se objavljivanjem godišnjeg izveštaja o radu putem interneta, publikacije, saopštenjima za javnost ili na drugi pogodan način. O javnosti rada Fondacije stara se upravni odbor.

Član 27.

O statusnim promjenama, promjeni ciljeva, promjeni pravne forme i prestanku rada Fondacije odluku donosi osnivač

Član 28.

U slučaju prestanka rada Fondacije, odluku o raspodeli imovine donosi osnivač.

Član 29.

Inicijativu za izmjene statuta sa prijedlogom izmena može dati osnivač koji je predsjednik upravnog odbora i članovi upravnog odbora. Predsjednik upravnog odbora je dužan da najkasnije u roku od 15 dana od podnošenja inicijative sazove upravni odbor sa dnevnim redom na kojem je razmatranje i odlučivanje o inicijativi.

Član 30.

Izmjene statuta vrše se prostom većinom članova upravnog odbora.

Završne odredbe

Član 31.


Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom, primjenjivaće se odredbe Zakona o zadužbinama i fondacijama.

Član 32.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se nakon upisa Fondacije u nadležni registar.

ZA UPRAVNI ODBOR

Predsjednik Upravnog odbora



WWW.KRIK.RS